

l39_vectsp_1 (TMKy- hhsx2ji8eYDDkpwDWFnS5zybpbXgpRw)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ &X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ &X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ &X0)) \Rightarrow (k4_algstr_0 X0 (k5_algstr_0 X0 X1 X2) = k1_algstr_0 X0 X2 (\\ &k4_algstr_0 X0 X1)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l2_algstr_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ &X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k5_algstr_0 \\ &X0 X1 X2 = k1_algstr_0 X0 X1 (k4_algstr_0 X0 X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ &X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ &X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ &X0)) \Rightarrow (k4_algstr_0 X0 (k1_algstr_0 X0 X2 (k4_algstr_0 X0 X1)) = k5_algstr_0 \\ &X0 X1 X2))) \end{aligned}$$